

Ceinture BLEUE

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score**Ceinture BLEUE**

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score**Ceinture BLEUE**

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score**Ceinture BLEUE**

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score**Ceinture BLEUE**

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score**Ceinture BLEUE**

$$6 \times 3 = \dots \quad 6 \times 0 = \dots$$

$$3 \times \dots = 18 \quad 6 \times \dots = 48$$

$$3 \times 3 = \dots \quad \dots \times 8 = 24$$

$$4 \times 6 = \dots \quad 6 \times 9 = \dots$$

$$\dots \times 6 = 6 \quad 3 \times 9 = \dots$$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture BLEUE

$7 \times \dots = 42$

$6 \times 2 = \dots$

$6 \times 5 = \dots$

$\dots \times 6 = 36$

$3 \times \dots = 0$

$10 \times 3 = \dots$

$\dots \times 6 = 6$

$10 \times \dots = 60$

$0 \times 6 = \dots$

$3 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$.... \times 9 = 27$ $6 \times 4 =$

$6 \times 9 =$ $9 \times 6 =$

$3 \times = 6$ $9 \times 10 =$

$1 \times 9 =$ $6 \times = 30$

$3 \times 6 =$ $9 \times = 81$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture MARRON

$10 \times 9 = \dots$ $6 \times 10 = \dots$

$3 \times \dots = 18$ $\dots \times 8 = 72$

$2 \times 9 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$

$1 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 63$

$6 \times \dots = 24$ $0 \times 9 = \dots$

Score

Ceinture NOIRE

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score**Ceinture NOIRE**

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score**Ceinture NOIRE**

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score**Ceinture NOIRE**

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score**Ceinture NOIRE**

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score**Ceinture NOIRE**

$.... \times 10 = 70$

$7 \times = 49$

$.... \times 7 = 42$

$9 \times 7 =$

$7 \times 2 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times = 7$

$.... \times 7 = 14$

$7 \times 6 =$

$0 \times 7 =$

Score

Ceinture NOIRE

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score**Ceinture NOIRE**

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score**Ceinture NOIRE**

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score**Ceinture NOIRE**

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score**Ceinture NOIRE**

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score**Ceinture NOIRE**

$10 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 35$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times 7 = \dots$

$7 \times 3 = \dots$ $7 \times 2 = \dots$

$1 \times 7 = \dots$ $4 \times 7 = \dots$

$7 \times 7 = \dots$ $7 \times \dots = 56$

Score

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLORE**

$10 \times 7 = \dots$ $2 \times 6 = \dots$ $\dots \times 6 = 48$

$\dots \times 7 = 28$ $2 \times \dots = 20$ $2 \times 9 = \dots$ **Score**

$7 \times 2 = \dots$ $5 \times 5 = \dots$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times 8 = \dots$ $4 \times \dots = 20$ $4 \times \dots = 32$

$4 \times \dots = 16$ $0 \times 4 = \dots$ $2 \times 2 = \dots$

Ceinture**MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score**Ceinture****MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score**Ceinture****MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score**Ceinture****MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score**Ceinture****MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score**Ceinture****MULTICOLE**

$10 \times 8 = \dots$ $2 \times 8 = \dots$ $8 \times 2 = \dots$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 9 = \dots$ $2 \times \dots = 18$

$7 \times 8 = \dots$ $5 \times \dots = 45$ $8 \times 8 = \dots$

$1 \times \dots = 8$ $4 \times 8 = \dots$ $5 \times 8 = \dots$

$10 \times 10 = \dots$ $0 \times 5 = \dots$ $\dots \times 6 = 30$

Score

Ceinture ARGENTEE

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture ARGENTEE**

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture ARGENTEE**

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture ARGENTEE**

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture ARGENTEE**

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture ARGENTEE**

$10 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 6 = \dots$

$4 \times \dots = 12$ $6 \times \dots = 54$ $9 \times 4 = \dots$

$7 \times 8 = \dots$ $9 \times 6 = \dots$ $\dots \times 1 = 3$

$\dots \times 3 = 27$ $7 \times \dots = 28$ $9 \times 1 = \dots$

$8 \times 6 = \dots$ $0 \times 9 = \dots$ $5 \times 7 = \dots$

Score

Ceinture DOREE

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score**Ceinture DOREE**

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score**Ceinture DOREE**

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score**Ceinture DOREE**

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score**Ceinture DOREE**

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score**Ceinture DOREE**

$6 \times 6 = \dots$ $3 \times 3 = \dots$ $6 \times 8 = \dots$

$\dots \times 4 = 16$ $4 \times 9 = \dots$ $\dots \times 7 = 56$

$5 \times 5 = \dots$ $9 \times \dots = 54$ $6 \times 5 = \dots$

$7 \times \dots = 49$ $7 \times 9 = \dots$ $9 \times 2 = \dots$

$8 \times 8 = \dots$ $9 \times 9 = \dots$ $10 \times \dots = 60$

Score

Ceinture DOREE

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture DOREE**

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture DOREE**

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture DOREE**

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture DOREE**

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score**Ceinture DOREE**

$3 \times 3 = \dots$ $3 \times 7 = \dots$ $10 \times 9 = \dots$

$9 \times 9 = \dots$ $\dots \times 9 = 36$ $\dots \times 3 = 24$

$7 \times 7 = \dots$ $9 \times 7 = \dots$ $6 \times 4 = \dots$

$6 \times 8 = \dots$ $7 \times \dots = 21$ $2 \times \dots = 4$

$\dots \times 6 = 48$ $8 \times 4 = \dots$ $10 \times 7 = \dots$

Score

